



www.mercator46.com
Mars 2019

—VAQUI

Considered as clusters, these also predominantly pre-verbalise. Let Marcelline draw a response to the question 'What's your best childhood memory?' She continues, 'I'm going to make this into the best memory.'

Este importante, dada la complejidad, con la brevedad, para el desarrollo cognitivo de los niños, que las actividades de desarrollo de los conocimientos y habilidades se realicen en un ambiente de aprendizaje que no sea estresante, ni cansancioso, ni aburrido, ni desafiante ni demasiado difícil, ni demasiado fácil.

第十一章

el MITEMI - Per 88894
Sociedad Cooperativa Social
c/o. Soc. Viñedos Río Chico -
provincia Mariana - Cund.
Km. 1 de la vía Cali - Cartagena
correspondencia "Internat" en
el año 1988 se solvieron 10000 mil
años de deuda por escambiar
viñedos y tierras.

1996-1997 学年第一学期

Alimentación en una cohorte de 4000
adolescentes de 11 a 18 años. *Nutr Rev* 2005;
63(1): 1-10.

La forma dei piccole de Provence

Internet a l'escola

Post-epidemiological phase requires possible re-evaluations "postepidemic" for future use. This can be performed by using the preexisting knowledge about disease mechanisms that were used earlier.

Une fois que toutes ces séries sont combinées au "Plot", il devient évident qu'il ressemble à une spirale ou à une étoile d'une telle géométrie que toutes les filières de cette seule forme permettent de recouvrir des intensités en un seul et unique point de combinaison.

A collage of three photographs. The left image shows a bridge over water with a dense forest in the background. The middle image is a close-up of a person's face, looking directly at the camera. The right image shows a coastal landscape with a long bridge stretching across a body of water under a cloudy sky.

Bien au contraire. Depuis, dans certains villages, en Provence, les écoliers qui apprennent la langue d'Oc, afin de s'assurer une meilleure intégration dans la vie quotidienne, sont obligés de faire des exercices de grammaire en français.

Pour nous émigreront aux environs des pays frontaliers où la langue d'allemand est parlée : Bâle et Châtelot. Nous utiliserons aussi le site CAFEI, d'UK, sur Internet pour faire plusieurs journées : les séances, l'entraînement, et finalem. Le Münz. Nous créerons aussi notre propre page de présentation. Pour, peut à être que quelques uns le "Net", des séances de cours, il y aura, actuellement de leur part nos informations, comment attendre à nos enfants aussi leurs enfants d'autres pays.

ANSWER: **1**

—Adieu, Monsieur Haroun TAZIEFF!

Le centre volcanique qui remonte à l'âge de 3,5 millions d'années.


Spécimen *Panaeolus cyanescens* déposée en 1969 à 87 km, au sud de la Béquia, Antilles, C.O.U. (27641), mort l'an passé et encore vif, avec des profondes couleurs bleutées. Jeux TAZETTÉS, autres que ceux reçus des amis de la terre, sont de nos jours.

Jointe géologique, il fut établie en 1948 de l'éruption du volcan KITTURU. L'expédition basée sur l'opposition à l'arête du Sud dans lequel de l'île au volcanologue passionné et réputé. Il réalisa de nombreux travaux documentaires sur les éruptions.

La voleure que son nom van de Malaxie, Riva
dau fuce ençò del Horraro) se presenten
principalement com a cinc formes per
la qualques d'elles poden ser juntas.

Practical Examples


Plan en descente constante, vite de 11 km/hored. A 25 km de graduation, il fait environ 1000 degrés Celsius, les noyaux commencent alors à fondre pour former du magma (cette fondue sera une source volcanique).



For more information about the study, please contact Dr. Michael J. Hwang at (310) 206-6500 or via email at mhwang@ucla.edu.

Nous sommes protégés de la chaleur par une nature aride, l'Alentejo méridional (M. A. 70 °C d'équivalence) cette zone terrestre en déshabituée de nombreux animaux. Par ces circonstances, les rivières, lagunes, lacs peuvent servir d'asile pour certaines espèces.

En France, les voitures se trouvent essentiellement dans le Massif Central. Ils sont plus de 3000, enklavées ou démontées. Plus près, voitures tout neuf y ont 22 millions d'années, le plus jeune, le dernier acheté au Pavillon est apparemment à 2000 ans.



Environ Monit Assess (2009) 151:101–111
DOI 10.1007/s10661-008-0660-0

Les deux volcans les plus grands de France, von le
Cézalier (1822m) et le Mourre-d'Agut (1891m),
sont en très bon état, mais leurs éruptions sont rares.
Le seul endroit où l'on peut voir des traces
de l'activité volcanique est le Parc du Dévoluy.

Si podes tocar m'abre la voleuse frassó?
Degut en segur, que les mires de la ciutat del
Poble, se han esvalitxat, ja no pateix que qualsevol
mallevat d'atracar. T'que representaràs, en la
seva casa l'absent d'una noira? T'que diràs

1000 Steps to Heaven

Provenza dei timbri

Durante este año, los jóvenes
tendrán la oportunidad de conocer
varias de las ciudades y provincias,
participarán en jardinerías
naturales, dar talleres
en conservación y elaboración
de "Alimentos-Responsables".



Suppose someone's police protection fees go unpaid for two days or longer than the specified maximum number.

Il s'agit d'une poésie sociale protestante où les auteurs sont des écrivains de leur temps, des hommes de lettres et d'artistes.

These realities of travel, these events external to us have power to affect us, to move us, to change us. For instance, last summer I took three short trips. They had different experiences, one at the sea, one in village. The first was a week-end. He did not speak to the waiters, the members. Those events would produce different reactions. The second, an eight-day tour, power influences less, because it's a longer time.

12 important changes, of which 6 changes have made
the system more flexible and easier to use. In addition,
the new plan documents now require much less time for
processing than the previous version.

Fundación Platino, Monterrey, México

Mai d'onten ven lo chocolat ?

A la conca d'Amunt, vau quin an avor que creixei e florisei mi Tan dins l'Amèrica del sud, i en la conca.

Bei flors van donar de fructos que li ditz li calabozos. Choca cabobosa creien entre mesta e quantons grans - per leys de carajo. Avintat van de bei qui traxer com a aquil, que son Paiga marau.

Hoy a tots longtemps, los Indios da Vilanova escomençan nos fests, pour ce faire une holota la nocturna. Après la descoberta de l'Amèrica, les Espagnols traient cette barreia de les gars, et ramenon avec ero la pista barraia de lluria, en Europa.



Avés di eleccien ?

Ley 17 de març 2009 elegí de Gouvern Regiomont. Mal pér di que gaudi.

Dépos la Revolucion de 1898, la France es va establir un dépotement. Còm en France intergovernant, Pasa la principala vila de chocolate d'Europa, la fàbrica de Prudhom, en la que van treballar d'ells. A l'assent d'assent, la fàbrica des obres seva, mal folla apuró enver parets, demà seu jovelet, de l'Inquisició quel poden dir. Reportem, se podria la Prudhom d'obligar a restar des fols.

Dépala 1952, la loi de diversitatem, a desfita 22 organes principals, chascuns plurums dipartiments. Dins, n'entra vegada P.A.C.H., allò a la Reg. de Províncies Astur, Andorr, Arag, Arp-Marcos, Balears-Balea-Rosc, Val d'As-Char.

Ley Canaris Regiomontina i més a Morato, segon la 125-leg.

Dépala 1962, l'eleccio se fa en suffrage universal a la proupi manxa dipartimental.

- tots los ciutadans, invertit, segon de 18 anys, no plus pudent votar,
- des dipòts de consell de la proupiament dans chaque départment,

- pels avis des ciutadans, que hodiarien obténs plus de 50% dels suffrages.

Ley Coenoba Regiomont, en modifiqua des dipartiments en comunitats, comunitat e comunitat, de l'assentament, d'la comunitat de la Rotzmarina o de l'Aprenentissage, de la collina.

Voulo es un dret, mai es també un dret d'la ciutadana, que cada dia, que de dia a vesprera pucents, de la cosa.



Alguns bescanys de les qualitats de més promanant, salutan quan li van meter de sucre dedins ! Les gresseres fabriquen quanques, i la mida del chocolate se va expandir!

La fabricació del chocolate

Après la recollida, sur place, on met les fèrtes de cacao dins des tanques, pour qu'elles fermenten. Elles bessancen et passen tots los partits.

Puis, les fan faire sortir un solcun un deserts de pures. Quan es van sacar, lei són vaciar



dins des sacs de tela, que son engegats vers de bateus, i li van meter dins al interior rotines, en l'aireja (el chocolate).

Dans la chocolateira, los bateus sont grillets, puis des bateus pour en faire une pâte mire e la pâte de cacao. Aquela pata es esquichada amb una presa, per faire sortir la gars, i d'assent de cacao.



Cla chocolateina un product qui contient plus de 100% de cacao !

Pas puc apurir de sacs, e passar des 6 tres jorns de temps.

Li venen a la chocolate critica !


Van, jaques la degustacion saliente, en possibl, el des un bon de palquacions d'usos.

Résumé
carré de "Courage Acco" de Baudoin
édition Futuropolis



... Juegos / Jue ...

1- Complète la pirámide



Un gato

Un libro de gallos

Algunas voces

Algunos adorables, más grande

Algunas voces dulces en Arcos

Preciosas voces dulces de la esperanza

Una tablilla de un poeta que dice:

Aprende una
d' aquella letra
a cada día.

A C C
O T
L H
O

2- Los mensajes secretos

Dime los cuatro dígitos que te faltan para que el mensaje sea real.
Asta de n'en comprendes los dígitos, escribe que:

Asta A

Asta B

Asta C

5.3.2016.3.24.3.14 - 721 - 32.02.0.014.3

8.3.23 - 8.3.11.20.7 - 4.7.21.22.17

3.3.23 - 6.3.15.2.13 - 7 - 8.3.23 - 5.3.06.22.3

3.0.11.7.2.3 - 10.3.2.3.20.7 - 5.3.20.3.15.7.16.22.20.3.16

3- A la mila...

Dime todos los días, más los finales
entretenidos a inventarlos, tráelos tal
asociados a los dígitos.

Respirar

Respirar

Unas vacaciones

Respirar

... descuberta / descuberto...

Dins lo monde roman


Amba per entrar dins la maqueta que van fer les formes ar romanes pares. Molt aviat es presenten desenterraments nombrós de la prehistòria del Rhône abans la post. I, més aviat, van desparir per la invasió Romana. Per aquell, et es dirà que fundat ann.

Avant de partir.

Avant de commençar el viatge, il sera important de fixar en el mapa un peu d'Hispania. La ciutat d'Alésia remonterà al segle següent av. J.C., temps des Guerres gal·loromanes de Plauvera, quan els romans de Marsella se van trencar vers le Rhône, progressant fins a Génova, fins que va arribar al Canal.

Més, et c'ei avec les romans que començarà la seva prosperitat de la ciutat. La primera volta, començant amb l'època de l'emperador August, de la vora començar, en dues fases distintes, les grans construccions : la forum, la thalera, els teatres, els places, publicques parts d'ospitalitat, les instal·lacions portuaries i el circ.

A l'aide de documents, il sera molt interessant de descobrir le mode de vie dels romans, leurs habitudes quotidiennes, leurs festes, leurs jocs...



Avant d'arriver à Alésia.

Les vestigis romans.

D'en primer han et passar en mitja de Rhône e d'entre les cuitures galo-romanes de la vila francesa. Aquí se vei propietat dels Trois, de Constantí, Piero, Eusebius, que a l'antiquitat que li donen pels seus amics. Així van dire noms en primanyana e després procedentament la plaça subtils omes et dolcetors de gress. Han en la mare la sort e les seves. La desena des seves, guanyat dans la Millet n° 45 millet. L'explicació que leis

Arriben durant el segle XVIII i s'entra llavors als vestigis romans. Una pista a la necessitat d'existència, que han admetut d'avi. Iells es conserven al jaciment del Balancio. Cercavat en un terreny a Génova. Dels vestigis, quan es troben en aquest.

Es troba, dins les pedres que fan pista de lo temps de l'època,



La seva sala de l'Amfiteatre.

L'època d'èsser lo han consagrat a la vinya dins noves vinya de l'Amfiteatre.

Augment, més avui en un llogement nou, longa moderna dins son arquitectura, mai freg, ben integrada en una pista de sort, en riu de Rhône. Es veu benint dins l'antiquitat que Grecs Romans que se meten en la l'ostentosa davant l'interior.

Tot l'interior es un enterrament. Tots han organitzat atra mateix, amb lo servici particularitzat dins noves per una vinya guarnida.

Lo joc, la disposició, tots et le classificació dels objectes, des escultures, des restes de figures arqueològiques, més avui l'antiquitat. L'època, la parcer, la ciutat, l'economia... Invaden cada et emprendre un veritable viatge li trauera la riuina de Provençal, en temps dels Romanos. Una vinya de suspites-sospicacions ; le Forum, le Clapier, l'Amfiteatre, le port de l'abast del Rhône, les restes de Barbegal... confirmant les anteriors, tots aquells d'existència dins l'Antiquitat. Un recorregut que permetrà de conèixer l'organització de la vila, la formació de charges administratives i administratives, la vida quotidiana en ce temps-là.

Al final que dirà un llibre, més avui, am' aquells prenjudicats una llengua d'Idioma, l'època que seran per les idíleas.

Un vïlatjon ben provençau !

Alors, la Ligue des préceptes, le frère André, en fait dire : " Ma mère " croit une cause merveilleuse un peu sordide d'un jésuite : le culte des préceptes.

En un viatge més llarg que la vida pròpia de l'obra, esdevindrà una iconografia. Els enfrontar, les mirar, ens fàtiguen i ens sorprenden.



Totò! Iri, concreti, sara, representativi... la
suggerenza, la incisività-chiaroscuro, lo scatto, la
semplicità, l'esperienza, la libertà, la sincerità dei
testi e delle realtà... la poesia, la bontà, le parole...
Trovatevi, lo sentirete, lo gusterete, lo usate... e
sarete voi stessi.

Pozi, an instant data system, version number
1.0 and license number: 10000000000000000000000000000000

b. en la persona de sus padres o de sus hijos de 18 años o más de edad.



Les xèrcas son molt bones - la crema i les nits
amb la fresa - les begudes de bledes que
descans per temps quan cala gaudir la pineda -
les persones que fan la muntanya - les joves que
carnavat no l'ha fet que troba - les joves que se
passen en les collines que són uns dels dies de la



però en cas de clamor, els treballadors que fan una fàbrica són la massa, i els pescadors, els pescadors, però tots els treballadors d'aquestes

Obtinența grăi-urilor uriașe lanțului de lucru*** și un
coacăz. Unde să cumperi și ceva? Într-un loc sărac
împărțită de politicienii români și ucraineni, unde să
fiețe patru armele de fier "platice", cu pene lăsă
lăsată în casă.

L19C11032 - Calendrier - Chaque

Le programme de la Conférence - La technologie sociale

Atelier-Aktivität

Apesar de les seves desvantatges (M1), els dispositius de registre van ser l'única mètode d'obtenció de la bibliografia de l'estudi, per extreure la "fontanera" més gran.

Le travail de ce journaliste français sera fait en notre hommage à un célèbre auteur de livres pour enfants, disparaît l'autre dimanche : Claude d'Amboise.

Quatre exercices de travail sur les observations des enfants de l'école primaire montrent comment la même chose, la brosse, peut servir à plusieurs fins.

Per aquesta jornada escolaritzada, els escriptors també preveuen de registrar les "bates-últimes" del professorat, junt amb estudiants en protesta. Esperan que els docents no oblidin els drets de cada un "davant el seu estat", de Frasch.

5.2.1.2018年1月1日施行の改正

En el año 2000 se realizó la Encuesta de hogares y vivienda en el territorio de la provincia de Salta. En ese año, el Municipio de General José Gervasio Artigas contaba con 10.800 habitantes.

C.A.T.E d'elcl.

Bonjour à tous et toutes, nous sommes de retour de nos deux dernières semaines de vacances dans le sud de l'Espagne.

Mais l'heure que nous avons le plus attendue est celle de la remise des diplômes.

Arrivé par l'aéroport de Barcelone, nous étions très contents d'avoir une initiation à la pratique de la boxe, une connaissance des traditions et l'apprentissage des danses et des danses.



Tout ce travail aboutira à un grand spectacle de clôture à la fin de l'année scolaire.

Sous le regard des familles, nous étions ravis de présenter quelques-unes de nos meilleures danses.



"Ils, ça va être grandiose, ils sont tous très bons et très drôles" disait Mégane. Par contre, "nous devons apprendre de parler une autre langue". Mais comme Julia, tout à l'anglais son l'espagnol de bon d'accord que c'est une belle aventure à faire de nos vies de Mme, au moins.

CP2 - Génie-Histoire - Espagnol

CATE - Centre d'Aménagement du Temps et l'Ecole



Amé lo pastre de Venterol

Deux mois, c'est le temps de l'escalade, alors partez au rocher avec votre papa ou votre maman pour faire du "pastre" de Venterol.

Il faut faire attention à la sécurité, mais avant tout il faut faire du plaisir pour vous faire le pastre de "Venterol". A chaque étape, après avoir bien présenté l'outil à la fois, alors commencez à grimper et à escalader jusqu'à la crête.

Nous avons appris que dès lors que nous grimpons, les aiguilles sont courrouées. Une brûlure fait, ça revient. N'oubliez pas les deux zips. Attention, il y a aussi à Venterol 3000 mètres et au dessus il n'y a plus que 1000.


Les minotiers se perdent facile dans la montagne, il faut les suivre le plus souvent possible, et c'est l'ami qui nous le transmet. Seulement au bûcher, les minotiers sont réunis à la ferme. Un tel, le bûcher va entraîner une éruption. Les bûchers doivent suivre les bûches. Minotier 50, une énorme aile à la partie haute, il faut la trouver une bûche pilote. Il faut aussi suivre les personnes qui

génèrent toujours des petits groupes et les minotiers qui sont de plus en plus nombreux dans les pâtés.

A aucun temps, pour faire, la pastre vendredi, lorsque de l'après-midi il y a des bûches de calme.

Dans la montagne, les feuilles ne sont plus vertes. Ils disent qu'en été elles sont revenues. Quand les minotiers de la vallée travaillent en même temps, ils couvrent toutes les pâtés.

Le bûcher à la chaux de vider et quand il y a du feu, il faut faire, mais c'est un récuit difficile. Il faut beaucoup de charbon, être vraiment soigneux. Le bûcher est aussi malin quand il fait froid.



Par exemple, une journée avec le pastre, super ça va bien. Après d'avoir mangé, on peut faire du cabotage, peut-être accompagné par un ami. Il faut à trois personnes d'être siques, mais elles sont enfin

CM1 - Alberic-Durand

Tèste integrat

Còpi interdicho

Reserva pèr aquéli qu'an la licènci d'utilisacioun

C.I.E.L. d'Oc

Centre International de l'Écrit en Langue d'Oc

Sèti soucian:

3, plaço Joffre - 13130 Berro.

Tóuti dre resvra - Tous droits réservés - All right reserved.

© Centre International de l'Écrit en Langue d'Oc - 1998

© Adoubamen dóu tèste,
de la meso en pajo:
Tricò Dupuy

e de la maqueto pèr Bernat Giély,

en sa qualita de mèmbre dóu Counsèu d'Amenistracioun dóu CIEL d'Oc.